Chinees

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Chinees (Vereenvoudigde Chinees: 汉语, Tradisionele Chinees: 漢語, Pinyin: *Hànyǔ*, letterlik: "Han-taal" of 中文, *Zhōngwén*) is 'n Sino-Tibettaanse taal wat veral in die Volksrepubliek China, die Republiek China, Hongkong, Macau, Singapoer, Thailand, Indonesië en Maleisië gepraat word. Chinees is met 1,3 miljard sprekers die grootste taal in die wêreld. Daar is baie dialekte, waarvan die belangrikste Mandaryns, Wu, Kantonees, Min, Xiang, Hakka en Gan is.



Die woord *Hànyǔ* ("Han-taal") geskryf in Tradisionele Chinese (links) en Vereenvoudigde Chinese (regs) karakters

Chinees is die moedertaal van die Han- en die Hui-Chinese en deur hul emigrasie in talle gebiede van die wêreld word dié taal ook in lande soos Australië, Filippyne, Japan, Kanada, Mianmar, Rusland, Peru, die Verenigde State en Viëtnam gepraat, wat van Chinees 'n wêreldtaal maak.

Mandaryn-Chinees is die amptelike taal van die Volksrepubliek China met sy spesiale administratiewe streke Hongkong (saam met Engels en Kantonees) en Macau (saam met Kantonees en Portugees), asook die omstrede Republiek China op Taiwan. Daarbenewens vorm Chinees saam met Engels, Maleis en Tamil die amptelike tale van Singapoer en saam met Arabies, Engels, Frans, Russies en Spaans die amptelike tale van die Verenigde Nasies.

Chinees
汉语; 漢語 of 中文
Hànyǔ* of *Zhōngwén

Gepraat in:	Volksrepubliek China Republiek van China Singapoer Indonesië Maleisië Thailand
Gebied:	China, Taiwan, Singapoer, Hongkong, Macau, Indonesië, Maleisië, Thailand, Verenigde State, Kanada en ander plekke met aansienlike oorsese Chinese gemeenskappe
Totale sprekers:	onbekend (1,2 miljard aangehaal tussen 1984 en 2001)[1][2]
Rang:	1
Taalfamilie:	Sino-Tibettaans **Chinees**
Skrifstelsel:	Chinese karakters, zhuyin fuhao, braille Latynse alfabet Arabiese alfabet Cyrilliese alfabet Antieke gebruik van 'Phags-pa skryf.

Amptelike status

Amptelike taal in:	Volksrepubliek China Hongkong Macau Republiek van China Singapoer Verenigde Nasies

Chinees word met Chinese karakters (Tradisionele Chinees en Vereenvoudigde Chinees) geskryf en die amptelike stelsel waarmee albei in die Latynse alfabet transkribeer word, is Hanyu pinyin.

Inhoud

Dialekte van Chinees
Sien ook
Verwysings
Eksterne skakels

Dialekte van Chinees


Harbin
Shenyang
JIN
Beijing
Xi'an
MANDARIN
Nanjing
Shanghai
Hangzhou
HUI
WU
Chongqing
XIANG
GAN
Changsha
MIN
Taipei
HAKKA
PING
YUE
Guangzhou
Hong Kong
Chinese dialect groups
Mandarin - 836 million (worldwide)
Jin (usu. grouped with Mandarin) - 45 million
Wu - 77 million
Hui (usu. grouped with Wu) - 3.2 million
Gan - 31 million
Xiang - 36 million
Min (incl. Taiwanese) - 60 million
Hakka - 34 million (worldwide)
Yue - 71 million (worldwide)
Ping (usu. grouped with Yue) - 2 million

Verspreiding van Chinese dialekte

Gereguleer deur:	Nasionale Kommissie van taal en skryf[3] Nasionale Taalkomitee Raad vir die Bevordering van Mandaryns Raad vir die Chinese Taalstandardiseringsbeleid

Taalkodes

ISO 639-1:	`zh`
ISO 639-2:	`zho`
ISO 639-3:	`zho (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=zho)`



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Dialek	Alternatiewe benamings	Sprekers	Hoofverspreiding
Mandaryns	Noord-Chinese dialekte, Beifanghua (北方話 / 北方话), Beifang Fangyan (北方方言)	960 miljoen	China, Taiwan, Hongkong, Macau, Singapoer, Indonesië en Maleisië
Wu	Wúyǔ (吳語 / 吴语), Wuyueyu (吳越語 / 吴越语), Gangnanhua (江南話 / 江南话), Gangzhehua (江浙話 / 江浙话)	80 miljoen	China: Yangtzemonding, Sjanghai
Kantonees of Yue	Yuèyǔ (粵語 / 粤语), Guangdonghua (廣東話 / 广东话), Guangfuhua (廣府話 / 广府话), selde: Baihua (白話 / 白话)	63 miljoen	China: Guangxi, Guangdong, Hongkong, Macau; Maleisië
Min	Mǐnyǔ (閩語 / 闽语), Fujianhua (福建話 / 福建话)	60 miljoen	China: Fujian, Guangdong, Hainan, Zhejiang, Jiangsu, Taiwan; Suidoos-Asië
Xiang	Xiāng yǔ (湘語 / 湘语), Hunanhua (湖南話 / 湖南话)	37 miljoen	China: Hunan, Guangxi, Guizhou, Sichuan, Shaanxi
Hakka of Kejia	Kejiayu (客家語 / 客家语), Kèjiāhuà (客家話 / 客家话)	33 miljoen	Suid-China, Taiwan, Suidoos-Asië, Indië, Japan
Gan of Kan	Gàn yǔ (贛語 / 赣语)	22 miljoen	China: Jiangxi, Hubei, Hunan, Anhui, Fujian

Sien ook

- Chinese Wikipedia

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Chinese" (http://www.ethnologue.com/language/zho) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20200509044634/https://www.ethnologue.com/language/zho) vanaf die oorspronklike op 9 Mei 2020. Besoek op 16 September 2016.
2. (en) aboutworldlanguages.com: *Mandarin (Chinese)* (http://aboutworldlanguages.com/mandarin)
3. (zh) china-language.gov.cn (http://www.china-language.gov.cn/)

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Chinees.
- Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir Chinees.
- (en) China-verslag (http://www.ethnologue.com/country/CN) by Ethnologue
- (en) Taiwan-verslag (http://www.ethnologue.com/country/TW) by Ethnologue

---

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Chinees&oldid=2221408"

Die bladsy is laas op 30 Junie 2020 om 09:12 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.